

## ► Patrimoines / L'occitan du Limousin

Proposé par "La SENDARELA limosina"

Novembre 2017 N°90

**Nòstra Lengua Occitana**, 'l'es nòstre eiretatge culturau, nòstres rajaus, çò que sem, 'l'es proprietat de nòstres dròlles, de las generacions a venir. Per ilhs n'am lo dever, nautres los ancians, de la gardar viventa. Qu'es plan brave los escrivans, la gent de pluma, los conferenciers, los contaies, los chantaires, los musicaies tradicionaus, los gropes folclorics aus quaus fau per los uns quauques metres carrats de papier e aus autres quauques metres carrats de planchas per balhar a legir o b'etot a auvir... De segur que n'en fau de quilhs artistes, mas 'quelas accions ne fan pas, malurosament l'ordinari de nòstra lenga.

De çò que 'l'a mestier nòstra LENGUA OCCITANA qu'es de passaires, de transmetaires, de locutors, d'investisseires de terren que siguessen pròpches de lurs conterrains, de lurs concitadans de tots atges, per parlar, de çò que fai lo "tots los jorns" de chadun, per parlar de 'ier, de 'üei, de deman coma ilhs, per animar daus obradors d'occitan, per intervenir dins nòstras escòlas comunales 'pres daus dròlles, que son l'avenir (Pòde vos dire que qu'es possible. Ai 'gut l'agradament de l'Education Nacionala 'pres 'ver èsser inspectat coma ce fau).

Dins lo passat, los quaus an estat quilhs passaires, quilhs transmetaires, quilhs difusaires de nòstra lenga... ? Quera nòstres reis-grands, nòstres grands mesma nòstres parents, nòstres vesins... eran tot naturellement, simplement pròpche de nosautres. 'Laidonc qu'esperem-nos per surtir de nòstra retirança e i 'ner, nautres los jòunes ancians (los ancians pedagògues de l'Education Nacionala qu'an çò que fau per quò...) Non pas de chunlar, de safronar sus lo sòrt e lo devenir de nòstra lenga, quò ne ten qu'a nautres per que nòstra lenga occitana tornesse trobar son clarum, son eslanç, sa resson... per que 'la vivesse... 'Laidonc... ! Qu'esperem-nautres, qu'esperetz-vautres ?... Que 'la siguisse lenga mòrta... !!!

**ANEM ÒC... !!!... ENSEMS** per 'na pariera causa : la VITA VIVENTA de nòstra LENGUA OCCITANE que la siguisse dau LEMOSIN o b'etot de la GRANDA OCCITANIA... **ANEM... !**

**Nòstra Lengua Occitana**, elle est notre héritage culturel, nos racines, ce que nous sommes, elle appartient à nos enfants et à nos petits-enfants, aux générations à venir. Pour eux nous avons le devoir, nous les anciens, de la garder vivante.

*C'est bien beau les écrivains, les gens de plume, les conférenciers, les conteurs, les chanteurs, les musiciens traditionnels, les groupes folkloriques auxquels il faut aux uns quelques mètres carrés de papier et aux autres quelques mètres carrés de planches pour donner à lire ou à entendre... Bien sûr qu'ils sont utiles ces artistes, mais ces actions ne font malheureusement pas le quotidien, l'usuel de notre langue.*

*Ce dont elle a besoin notre LANGUE OCCITANE, c'est de passeurs, de "transmetteurs", de locuteurs, d'investisseurs de terrain qui soient au contact de leurs compatriotes, de leurs concitoyens de tous âges, pour parler de ce qui fait le "tous les jours" de chacun, pour parler d'hier, d'aujourd'hui, de demain avec eux, pour animer des ateliers d'occitan, intervenir dans nos écoles communales auprès des enfants qui sont l'avenir. (Cela est possible, je peux parler en connaissance de cause, j'ai obtenu l'agrément de l'Education Nationale après avoir été inspecté en bonne et due forme.).*

*Par le passé, qui ont été ces passeurs, ces "transmetteurs", ces diffuseurs de notre langue... ? C'était nos arrière grands-parents, nos grands-parents voire nos parents, nos voisins... ils étaient tout naturellement, simplement proche de nous. Alors qu'attendons-nous pour sortir de notre retraite et y aller, nous les jeunes anciens, (les anciens pédagogues de l'Éducation Nationale qui ont le bagage pour...) ? Au lieu de pleurnicher, de nous lamenter sur le sort, le devenir de notre langue, il ne tient qu'à nous pour que notre langue occitane retrouve son éclat, sa dynamique, sa résonance... pour qu'elle vive... Alors... ! Qu'attendons-nous, qu'attendez-vous ?... Qu'elle soit langue morte... !!!*

**ANEM ÒC... !!!... ENSEMS** per 'na pariera causa : la VITA VIVENTA de nòstra LENGUA OCCITANE que la siguisse dau LEMOSIN o b'etot de la GRANDA OCCITANIA... **ANEM... !**



contact - secrétaire : la SENDARELA limosina,  
4, rue porte des remparts, 87310 ST-AUVENT  
0555000130 – 0682444160 [sendarela.limosina@orange.fr](mailto:sendarela.limosina@orange.fr)



**Comité des Usagers du Territoire de la Météorite,**  
ou comment les usagers souhaitent-ils vivre sur leur territoire ?